

TAFULA RA MINKUNGUHATO YO DYONDZISA LERI NGA PFUXETIWA (ENDZHAKU KA COVID 19)

GIREDI YA 4 KOTARA YA 2

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 1 – 2	<p><b>U yingisela na ku landzelela swileriso, xik. swileriso (Mahlambelo ya vavoko)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kanela vuxokoxoko byo karhi bya xitshuriwa</li> <li>• U vutisa swivutiso ku kuma mahungu</li> <li>• U yingisela na ku angula hi mfanelo</li> </ul> <p><b>U nyika swileriso (magoza lawa ya nga riki ehansi ka mambirhi)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa ntivomarito lowu faneleke</li> <li>• U tirhisa maendli hi mfanelo</li> <li>• U nyika swileriso hi ndzandzelelano wa kahle</li> </ul>	<p><b>U hlaya xitshuriwa xa maendlelo,xik. (Swileriso swa matisirhelelelo eka xitsongwatsongwana)</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: bvumba ku suka eka nhlokohaka na swifaniso</li> <li>• U tirhisa maqhinga yo hlaya, xik. Bvumba , vuthala bya mbangu</li> <li>• U kanela vuxokoxoko byo karhi bya xitshuriwa</li> <li>• U kanela ndzandzelelano wa swileriso</li> </ul>	<p><b>U tsala hi maendlelo a tirhisa rimba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U nghenisa vuxokoxoko eka rimba</li> <li>• U tirhisa vuxokoxoko byo karhi</li> <li>• U tshama eka nhlokohaka</li> <li>• U tirhisa ririmi leri faneleke, mapeletelo na mahikahatelo</li> </ul> <p><b>Dikixinari ya yena n'wini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U rhekhoda/tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini</li> </ul>	<p><b>Mapeletelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U peleta marito lawa ya tolovelekeke kahle hi ku tirhisa dikixinari ya yena n'wini</li> <li>• U tirhisa dikixinari ku kambela mapeletelo na tinhlamuselo ta marito</li> <li>• U ndlandlamuxa eka vutivi bya marito lama tivekaka loko ya voniwa na marito lawa ya tirhisiwaka ko tala</li> </ul> <p><b>Ku tirha hi marito na swivulwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa ndzeriso eka riendli, xik. yima!</li> <li>• U engetela eka matirhiselelo ya marhavi ya maendli</li> <li>• Tirhisa nkarhi wa sweswi ku hlamusela swiendlo swa nkarhi na nkarhi xik. Ndzi hlamba meno nkarhi hinkwawo"</li> <li>• U tirhisa maengeteri ya ndhawu, (eJoni, endlwini)</li> <li>• U tirhisa maengeteri ya mukhuva, (xik. Ngopfu, swinene)</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p>

**GIREDI YA 4 KOTARA YA 3**

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
<p><b>VHIKI RA 1 – 2</b></p>	<p><b>U yingisela eka xitori</b></p> <p>U hlawula eka switsariwa swa ntiyiso/ switori swa ndhavuko/leswi nga humelela ka wena n’wini/mavonavona/ switori swa ntiyiso swa vutomi</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kana kungu, mbangu na swimunhuhatwa</li> <li>• U hlamula swivutiso swo olova</li> <li>• U vula swimunhuhatwa swa xitori kahle</li> <li>• U tlhela a rungula xitori hi ndzandzelelano wa kahle</li> <li>• U hlamusela vutitwi bya yena hi xitori</li> <li>• U hlamusela swivangelo na switandzhaku swa swiendlo kumbe swiendleko</li> </ul>	<p><b>U hlaya xitori</b></p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: U bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso</li> <li>• U hlamusela mahungu</li> <li>• U tirhisa maqhinga yo hlaya xik. u bvumba, u tirhisa vuthala bya mbangu ku kamba nhlamuselo, endla nkumbetelo</li> <li>• U tlhela a rungula swiendleko hi ndzandzelelano lowu faneleke</li> <li>• U hlamusela matitwelo ya yena hi xitshuriwa a ri karhi a nyika swivangelo</li> <li>• U kana swimunhuhatwankulu na swimunhuhatwa swin’wana</li> <li>• U endla encenyeto ku ya hi xitori</li> </ul>	<p><b>U tsala n’wangulano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlawula vundzeni lebyinene bya nhlokomhaka</li> <li>• U tirhisa rimba hi mfanelo</li> <li>• U landzelerisa ‘ku vulavula’ ka swimunhuhatwa hi ndlela leyinene</li> <li>• U tirhisa ririmi, mapeletelo, mahikahatelo na ntsalanganyiso exikarhi ka tindzimana</li> </ul> <p><b>• U rhekhoda/tsala marito na tinhlamuselo eka dikixinari ya yena n’wini</b></p>	<p><b>Mapeletelo •</b></p> <p>U hikahata hi ndlela leyinene: hikombirhi, hikwana, mimfungho ya mintshaho, hefemulo, hiko</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ndlandlamuxa eka ku tirhisa vutivi bya mimpfumawulo ku peleta marito, xik. U aka marito ya ndyangu wun’we ku ya hi leswi ri twarisiwaka kumbe ri langutekisaka xiswona.</li> <li>• U ndlandlamuxa eka vutivi bya marito lama tivekaka loko ya voniwa na marito lawa ya tirhisiwaka ko tala</li> <li>• U tsemelela marito yo leha hi swiritwana swo koma, xik. hi-ko-kwala-ho; na-mu-ntlha</li> <li>• U tirhisa vun’we na vuningi bya maviti man’wana</li> </ul> <p><b>Ku tirha hi marito na swivulwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ndlandlamuxa na ku tirhisa masivinene man’wana, (xik. Mina, wena, vona, hina)</li> <li>• U ndlandlamuxa na ku tirhisa risivikomba, (xik. leswi, leswiya, leswo)</li> <li>• U pfuxeta mavitaswilo</li> </ul>

				<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa maendli lawa ya tolovelekeke, xik. Famba/fambile</li> <li>• U twisisa na ku tirhisa maendli ku hlamusela swiendlo</li> <li>• U vumba swivulwa swo olova hi ku tirhisa nhlokomhaka, riendli, xiendliwa, xik. Bongi u hlaya buku</li> <li>• Tirhisa mimfungho ya mintshaho eka marito yo tshaha muvulavuri</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marito lawa ya humaka eka switshuriwa swa ku hlaya swin'we kumbe xitshuriwa lexi hlayiweke hi un'weun'we</li> </ul>
<b>GIREDI YA 4 KOTARA YA 3</b>				
<b>VUSWIKOTI</b>	<b>KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)</b>	<b>KU HLAYA NA KU LANGUTISA</b>	<b>KU TSALA NA KU ANDLALA</b>	<b>SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI</b>
<b>VHIKI RA 3 – 4</b>	<p><b>U yingisela eka xitshuriwa xa mahungu,</b></p> <p>xik. xitori xa ntiyiso/xiviko/ atikili ya mahungu Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlamula swivutiso</li> <li>• U hlamusela xiendleko</li> <li>• Va nyikana miehleketo na mavonelo ya vona</li> </ul>	<p><b>U hlaya xitshuriwa xa mahungu , xik.</b></p> <p>U hlamusela swa ntiyiso/xiviko/atikili ya mahungu</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: u bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso</li> </ul>	<p><b>U endla nkomiso wa xitshuriwa xa mahungu lexi nga na rimba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tatisa marito lawa ya kayivelaka eka nkomiso lowu tsariweke</li> <li>• U tirhisa ntvomarito lowu faneleke</li> <li>• U tirhisa marito man'wana lamantshwa yo huma eka xitshuriwa lexi hlayiweke</li> </ul>	<p><b>Mapeletelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa vutivi bya nongonoko wa maletere ya alifabete na maletere yo sungula ya marito ku kuma marito eka dikixinari</li> <li>• U peleta marito lawa ya tolovelekeke kahle hi ku tirhisa dikixinari ya yena n'wini</li> </ul>

		<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa maqhingana ya ku hlaya, xik. U hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka vuxokoxoko byo karhi, na ku hlaya hi ku hatlisa eka miehleketo yo karhi</li> <li>• U hlamula swivutiso swo tika, xik. hikokwalaho ka yini....u ehleketa njhani....</li> </ul> <p><b>U hlaya xitshuriwa xo voniwa, xik.</b> Phositara kumbe switiviso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: u hlamusela swifaniso</li> <li>• U hlamusela leswi xitshuriwa xi vulavulaka hi swona</li> <li>• U kombisa mahungu yo karhi</li> <li>• U hlamusela hungu</li> <li>• U hlamusela xikongomelo xa xitshuriwa</li> <li>• U hlamusela ririmi leri tirhisiweke</li> <li>• U kombisa no hlamusela swihlawulekisi swo khavisa tanihi muhlovo kumbe matsalelo yo karhi (fonto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa dikixinari ku kamba mapeletelo na tinhlamuselo ta marito</li> </ul> <p><b>U khavisa na ku humesa/endla xitshuriwa xa swo voniwa, xik.</b> Phositara kumbe xitiviso</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa xivumbeko lexi faneleke</li> <li>• U hlawula timhaka/mahungu lama faneleke</li> <li>• U tirhisa swihlawulekisi swo khavisa swo fana na muhlovo kumbe matsalelo yo karhi (fonto)</li> </ul>	<p><b>Ku tirha hi marito na swivulwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa maviti lawa ya nga na vunyingi ntsena, xik. Mali, mati, mugayo</li> <li>• U aka eka ku twisisa na ku tirhisa mahlawuri</li> <li>• U aka na ku tirhisa xitwananisi xa nhlokomhaka, xik. Ku na buku yin'we/ku na tibuku timbirhi</li> <li>• U sungula ku lemuka na ku tirhisa marito yo rungula leswi vuriweke</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <p>Marito lawa ya humaka eka switshuriwa swa ku hlaya swin'we kumbe xitshuriwa lexi hlayiweke hi un'weun'we</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nkomiso wa marito, xik. Mufundhisi/ muf.</li> <li>• Nkomiso wa mavito, xik. Nkulukumba – nkul.</li> </ul>
--	--	--	---	---

**GIREDI YA 4 KOTARA YA 3**

<b>VUSWIKOTI</b>	<b>KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)</b>	<b>KU HLAYA NA KU LANGUTISA</b>	<b>KU TSALA NA KU ANDLALA</b>	<b>SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI</b>
<p><b>VHIKI RA 5 – 6</b></p>	<p><b>U yingisela eka xitori</b></p> <p>Hlawula eka</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U yingisela na ku yelanisa eka ntokoto wa yena n'wini</li> <li>• U kombisa vuxokoxoko byo karhi</li> <li>• U tlhela a rungula hi ndzandzelelano wa kahle</li> <li>• U hlamusela swivangelo na switandzhaku, xik. Switandzhaku swa xiendlo kumbe xiendleko</li> <li>• U hlamusela vunene bya xitori</li> </ul> <p><b>U yingisela eka xitlhokovetselo/ switlhokovetselo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlamusela leswi xitlhokovetselo xi vulavulaka hi swona</li> <li>• U yelanisa na ntokoto wa yena n'wini</li> <li>• U kombisa ku yelana ka mimpfumawulo na ncino</li> </ul>	<p><b>U hlaya xitori</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: U bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso</li> <li>• U tirhisa maqhingha yo hlaya, xik. U bvumba, u tirhisa mpfumawulo na vuthala bya mbangu</li> <li>• U kombisa na ku nyika mavonelo hi kungu • U hlamusela vunene bya xitori</li> <li>• U hlamusela swivangelo na switandzhaku, xik. Xitandzhaku swa swiendlo kumbe swiendleko</li> <li>• U kombisa no hlamusela mboyamelathelo</li> </ul> <p><b>U hlaya xitlhokovetselo/ switlhokovetselo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya:a bvumba ku suka eka nhlokomhaka na swifaniso</li> <li>• U tirhisa maqhingha yo hlaya, xik. U bvumba no languta eka xifaniso kahle hi ku tirhisa vuthala bya mbangu</li> </ul>	<p><b>U tsala xitori hi ku tirhisa rimba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlawula vundzeni lebyinene bya nhlokomhaka</li> <li>• U tirhisa rimba kahle</li> <li>• U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana ku katsa mahlanganisi na swivulwahava</li> <li>• U tirhisa ntivoririmi, mapeletelo, mahikahahatelo na ntsalanganyo exikarhi ka tindzimana</li> <li>• U rhekhoda/tsala marito na tinhlamuselo eka dikixinari ya yena n'wini</li> </ul> <p><b>Tsala swivulwa leswi nga ku yelana ka mpfumawulo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tsala tiphere ta swivulwa swa ku leha ko ringana leswi nga ni ku yelana hi mpfumawulo</li> <li>• U tirhisa ncino na yelano wa mimpfumawulo lowu faneleke</li> </ul>	<p><b>Mapeletelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa vutivi bya nongonoko wa maletere ya alifabete na maletere yo sungula ya marito ku kuma marito eka dikixinari</li> <li>• U peleta marito lawa ya tolovelekeke kahle hi ku tirhisa dikixinari ya yena n'wini</li> </ul> <p><b>Ku tirha hi marito na swivulwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U twisisa na ku tirhisa maviti , (xik. Buku/tibuku)</li> <li>• U aka na ku tirhisa mahlawuri (ri rhangela riviti), xik. Leyintsongo mbyana</li> <li>• U tirhisa swivumbeko swa nkarhi wa riendli lowu yaka mahlweni, 'xik. U pfuka a hlamba nimixo</li> <li>• U tirhisa xivulwahava xa riendli</li> <li>• U ndlandlamuxa eka ku twisisa na ku tirhisa nkarhi lowu nga hundza</li> <li>• U sungula ku tirhisa maengeteri ya mukhuva, xik. Ngopfu, swinene"</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U kombisa marito lawa ya sungulaka hi mpfumawulo wo fana</li> <li>• U hlamusela matitwelo lawa ya tlhontlhiweke hi xitlhokovetselo</li> <li>• U endla xitlhokovetselo/mintila leyi hlawuriweke</li> </ul> <p><b>U titoloveta Ku yingisela na Ku vulavula</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U titoloveta ku tirhisa marito lawa ya encenyetaka mimpfumawulo ya wona, xik. Homu – mhoo, kokwana – koka marhumbu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U kombisa yelano wa mpfumawulo na ncino</li> <li>• U tlhantlha marito ya endla mapeletwana</li> <li>• U humelerisa matitwelo ya yena lawa ya tlhontlhiweke hi xitlhokovetselo</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa vutivi bya mapeletwana ku ndlandlamuxa ncino</li> </ul> <p><b>U rhekhoda/tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka di kixinari ya yena n'wini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ta marito ku komba nhlamuselo na sw. na sw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa ku fana ka mimpfumawulo , yelaniso wa switatisi (alliteration, consonance) vumunhuhati, yelano wa mimpfumawulo, ncino, sw. na sw.</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marito lawa ya humaka eka switshuriwa swa ku hlaya swin'we kumbe xitshuriwa lexi hlayiweke hi un'weun'we</li> </ul>
<p><b>NTIRHO WA MAFUNDZA WA 6</b></p> <p><b>SWANOMO [Ntsengo 20 wa timaraka]</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mbulavulo wa xijumana / xikambelantwisiso xo yingisela</li> </ul> <p>(lowu nga endliwa eka kotara yoleyo)</p>				
<p><b>GIREDI YA 4 KOTARA YA 3</b></p>				
<p><b>VUSWIKOTI</b></p>	<p><b>KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)</b></p>	<p><b>KU HLAYA NA KU LANGUTISA</b></p>	<p><b>KU TSALA NA KU ANDLALA</b></p>	<p><b>SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI</b></p>
<p><b>VHIKI RA 7 – 8</b></p>	<p><b>U yingisela eka ntlangu lowu hlayeriweke ehenhla kumbe wo huma eka xiyanimoya kumbe TV</b></p>	<p><b>U hlaya ntlangu</b></p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p>	<p><b>U tsala n'wangulano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlawula swimunhuhatwa leswi faneleke</li> </ul>	<p><b>Mapeletelo na mahikahatelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U peleta marito ya ntolovelo kahle hi ku tirhisa dikixinari</li> </ul>

	<p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U bvumba eka nhlokomhaka</li> <li>• U tihela u rungula ntlangu hi ku landzelelana</li> <li>• U vula swimunhuhatwa kahle</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: u ri karhi u bvumba hi nhlokomhaka</li> <li>• U tirhisa maqhinga ya ku hlaya</li> <li>• U kombisa leswi xitori xi vulavulaka hi swona</li> <li>• U hlamusela swimunhuhatwa na mbangu</li> <li>• U hlamusela matitwelo ya yena lawa ya tlhonthiweke hi xitori</li> <li>• U hlamusela swihlawulekisi swa xitshuriwa ngopfu ngopfu mahikahatelo na xivumbeko</li> <li>• U endla ntlangu kumbe xiphemu lexintsongo xa ntlangu</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U lulamisa mbulavulo hi mfanelo</li> <li>• U tirhisa rimba hi mfanelo</li> <li>• U tirhisa marito ya xivulavuri hi mfanelo</li> <li>• U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana hi mfanelo</li> <li>• U tirhisa ririmi, mapeletelo na ntsalanganyo hi mfanelo</li> <li>• Va rhekhoda/tsala marito na tinhlamuselo eka tidikixinari ta yena n'wini</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa dikixinari ku kamba mapeletelo na tinhlamuselo ta marito</li> <li>• U hikahata hi ndlela leyinene : hiko, hikombirhi, hikwana, mfungho wa xivutiso, xihlamalo</li> </ul> <p><b>Ku tirha hi marito na swivulwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ndlandlamuxa eka ku twisisa na ku tirhisa nkarhi wa sweswi</li> <li>• U ndlandlamuxa eka ku twisisa na ku tirhisa nkarhi lowu hundzeke</li> <li>• U ndlandlamuxa eka ku twisisa na ku tirhisa nkarhi lowu taka</li> <li>• U tirhisa nkarhi wa sweswi ku hlamusela swiendlo leswi tshamaka swi endleka, xik. “Ndzi hlamba meno masiku hinkwawo”</li> <li>• U tirhisa riengeteri ra nkarhi, (xik. Mundzuku, tolo)</li> <li>• U sungula ku tekela enhlokweni na ku tirhisa marito yo rungula</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marito lawa ya humaka eka switshuriwa swa ku hlaya swin'we</li> </ul>
--	--	---	---	--

				kumbe xitshuriwa lexi hlayiweke hi un'weun'we
<b>NTIRHO WA MAFUNDZA WA 7</b>				
<b>KU ANGULA EKA SWITSHURIWA: XIKAMBELWANA: [NTSENGO: 40 wa timaraka]</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xikambelantwisiso xa xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka)</li> <li>• Xikambelantwisiso xa Tsalwa ro voniwa (10 wa timaraka)</li> <li>• Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka)</li> <li>• Swiaki na Milawu ya Matirhisele ya Ririmi eka Mbangu (10 wa timaraka)</li> </ul>				
<b>GIREDI YA 4 KOTARA YA 4</b>				
<b>VUSWIKOTI</b>	<b>KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)</b>	<b>KU HLAYA NA KU LANGUTISA</b>	<b>KU TSALA NA KU ANDLALA</b>	<b>SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI</b>
<b>VHIKI RA 1 – 2</b>	<p><b>U teka xiave eka mbulavurisano hi nhlokomhaka leyi tolovelekeke</b></p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vutisa swivutiso leswi kongomeke no hlamula swivutiso</li> <li>• U endla leswaku mbulavurisano wu ya emahlweni</li> <li>• U xixima mianakanyo/miehleketo ya van'wana</li> </ul> <p><b>U titoloveta Ku yingisela na Ku vulavula</b></p>	<p><b>U hlaya xitori</b></p> <p>U hlawula ku suka eka switsariwa swa ntiyiso/switori swa ndhavuko/swilo leswi ku humeleleke/mavonavona/swo tsakisa/milorho/switori swa vutomi swa ntiyiso</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: u ri karhi u bvumba hi nhlokomhaka na swifaniso</li> </ul>	<p><b>U tsala xitori lexi nga na xivumbeko xa rimba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlawula vundzeni bya nhlokomhaka hi mfanelo</li> <li>• U tirhisa rimba hi mfanelo.</li> <li>• U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana ku katsa na masivi na mahlanganisi na swivulwahava</li> <li>• U tirhisa ririmi leri faneleke, mapeletelo an mahikahatelo na ntsalanganyo exikarhi ka tindzimana</li> </ul>	<p><b>Mapeletelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa dikixinari ku kamba mapeletelo na tinhlamuselo ta marito</li> </ul> <p><b>Ku tirha hi marito na swivulwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U ndlandlamuxa na ku tirhisa xitwananisi xa nhlokomhaka (xik. Ku na buku yin'we/ku na tibuku timbirhi ...</li> <li>• U tirhisa nkarhi wa sweswi ku hlamusela xititimende xa swilo leswi tiviwaka hi un'wana na un'wana, (xik. Dyambu ri tlhava evuxeni</li> </ul>



	<p>(Hlawula xin'we ku titoloveta masiku hinkwawo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U endla swinsin'wana swo olova leswi nga na mimpfumawulo leyi yelanaka na xithhokovetselo kumbe swinsin'wana</li> <li>• U tlanga ntlangu wo olova wa ririmi</li> <li>• U nyika no landzelela swileriso/ swiletelo swa matlhelo swo olova</li> <li>• U rungula timhaka ta yena n'wini</li> <li>• U tlhela a rungula switori leswi a swi tweke kumbe swi hlayeke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa maqhingana ya ku hlaya, xik. U bvumba leswaku ku ta humelela yini eka nkarhi lowu taka</li> <li>• U hlamula no sungula ku vutisa swivutiso swa ku tika, xik. Hikokwalaho ka yini...? U ehleketa njhani...?</li> <li>• U tlhela u rungula xitori hi ku landzelelana hi ku tirhisa mahlanganisi</li> <li>• U bvumba na ku hlamusela xivangelo xa swiendlo eka xitori</li> <li>• U hlamusela swivangelo na switandzhaku eka xitori</li> <li>• U nyika matitwelo ya yena n'wini hi xitori</li> </ul> <p><b>U endla ngthingiriko wo kambela ntwisiso hi xitshuriwa, (swanomo kumbe swo tsala)</b></p> <p><b>U ehleketa hi switshuriwa leswi hlayiweke hi nkarhi wa ku hlaya a ri yexe/na ku hlaya hi vambirhi</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U pimanisa tibuku/switshuriwa leswi hlayiweke</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U rrehkoda/tsala marito na tinhlamuselo hi ku tirhisa dikixinari ya yena n'wini</li> <li>• U tirhisa ririmi hi ku ehleketa</li> </ul> <p><b>U rrehkoda/tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ta marito ku komba nhlamuselo na sw. na sw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U ndlandlamuxa eka ku tirhisa vundhawu bya maviti (exikolweni, endlwini)</li> <li>• U tirhisa mimfungho ya swivutiso</li> <li>• U tirhisa swihlamalo Ntivomarito eka mbangu</li> <li>• Marito lawa ya humaka eka switshuriwa swa ku hlaya swin'we kumbe xitshuriwa lexi hlayiweke hi un'weun'we</li> <li>• Tihomonimi/mafanapeletwana (marito lama peletiwaka ku fana kambe ma ri na tinhlamuselo to hambana, xik. Matimba, musi, rivala)</li> </ul>
<b>GIREDI YA 4 KOTARA YA 4</b>				

VUSWIKOTI	KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)	KU HLAYA NA KU LANGUTISA	KU TSALA NA KU ANDLALA	SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI
VHIKI RA 3 – 4	<p><b>U yingisela inthaviyu/mbulavulo wa xintshungu</b></p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tsundzuka timhakankulu</li> <li>• U vutisa swivutiso leswi kongomaka</li> <li>• U hlamula hi mfanelo</li> <li>• U nyika mavonelo ya yena</li> </ul> <p><b>U yingisela a tlhela a nyika mahungu hi nomo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kombisa mhakankulu na vuxokoxoko byo karhi</li> <li>• U kombisa leswaku hungu ri kongomisiwe eka mani na leswaku ri huma eka mani</li> <li>• U hlawula vundzeni lebyi faneleke bya mahungu</li> </ul>	<p><b>U hlaya xitshuriwa xa mahungu lexi nga na swo voniwa</b>, xik. Tichati, mimepe, matafula, swifaniso, mimepe ya miehleketo/mimepe/swifaniso</p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: u ri karhi u bvumba hi nhlokomhaka na swifaniso</li> <li>• U tirhisa maqhingha ya ku hlaya, xik. U bvumba, u tirhisa mimpfumawulo ya ririmi na vuthala bya mbangu, a hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu yo karhi</li> <li>• U hlamula no sungula ku vutisa swivutiso swa ku tika, xik. Hikokwalaho ka yini...? U ehleketa njhani...?</li> <li>• U kombisa na ku kana swa voniwa</li> <li>• U endla nkomiso wa xitshuriwa lexi nga na rimba, xik. u ngenisa marito lawa ya kayivelaka eka nkomiso lowu tsariweke</li> </ul>	<p><b>U tsala ndzimana hi ku tirhisa rimba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa vundzeni lebyi faneleke</li> <li>• U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana ku katsa na masivi na mahlanganisi na swivulwahava</li> <li>• U tirhisa ntivoririmi lowu faneleke, mapeletelo an mahikahatelo</li> <li>• U tirhisa dikixinari ku kamba mapeletelo na tinhlamuselo ta marito</li> </ul> <p><b>U tsala switshuriwa swa ta vanhu, xik. Mahungu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlawula vundzeni bya mahungu hi mfanelo</li> <li>• U tirhisa xivumbeko lexinene</li> <li>• U kongomisa mahungu hi mfanelo</li> <li>• U longoloxela mahungu hi ndzandzelelano</li> <li>• U tsala vito ra yena n'wini emakumu</li> </ul>	<p><b>Mapeletelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U peleta marito ya ntolovelo hi mfanelo, a ri karhi a tirhisa dikixinari Ku tirha hi marito na swivulwa</li> <li>• U tirhisa mahlanganisi ku komba ku hlangana (na) na ndzandzelelano, (kutani)</li> <li>• U ndlandlamuxa ku twisisa na ku tirhisa mahlanganisi, ndzandzelelano na ku hambanisa</li> <li>• U sungula ku tirhisa marito yo hlanganisa ku komba xivangelo na switandzhaku (leswaku)</li> <li>• U pfuxeta masivinene, xik. Mina, wena, vona, xona</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marito lawa ya humaka eka switshuriwa swa ku hlaya swin'we kumbe xitshuriwa lexi hlayiweke hi un'weun'we</li> <li>• Ku engetela swirhangi na swilandzi eka rito</li> </ul>

		<p><b>U hlaya switshuriwa swa ta vanhu, xik. Mahungu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kombisa mhakankulu na vuxokoxoko byo karhi</li> <li>• U kombisa loyi mahungu ya kongomisiweke eka yena na loyi ma humaka eka yena</li> <li>• U hlamusela xivumbeko lexi tirhisiweke</li> </ul>		
<b>GIREDI YA 4 KOTARA YA 4</b>				
<b>VUSWIKOTI</b>	<b>KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)</b>	<b>KU HLAYA NA KU LANGUTISA</b>	<b>KU TSALA NA KU ANDLALA</b>	<b>SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI</b>
<b>VHIKI RA 5 – 6</b>	<p><b>U yingisela eka xitori</b></p> <p>U hlawula Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U bvumba leswi nga ta landzela/leswi nga ta humelela eka nkarhi lowu taka</li> <li>• U kanela kungu, mbangu na swimunhuhatawa</li> <li>• U kanela swiendleko eka xitori</li> <li>• U nyika nhlamulo ya yena n'wini hi xitori</li> </ul>	<p><b>U hlaya xitori lexi nga na n'wanguano</b></p> <p>Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: U ri karhi u bvumba hi nhlokomhaka na swifaniso</li> <li>• U tirhisa maqhingha ya ku hlaya, xik. U bvumba, u tirhisa vuthala bya mbangu</li> <li>• U kanela kungu, mbangu na swimunhuhatawa</li> <li>• U kanela swiendleko eka xitori</li> </ul>	<p><b>U tsala xitori lexi nga na rimba hi n'wanguano</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlawula vundzeni lebyi faneleke</li> <li>• U tirhisa rimba</li> <li>• U tirhisa marito ya xivulavuri eka n'wanguano</li> <li>• U engetela swivulwa hi ku engetela mahlawuri na maengeteri</li> <li>• U tirhisa ntivomarito lowu engetelekeke ku katsa masivi, mahlanganisi na swivulwahava</li> </ul>	<p><b>Mapeletelo na mahikahatelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa dikixinari ku kamba mapeletelo na nhlamuselo ya marito</li> <li>• U hikahata hi ndlela leyinene: hefemulo, hikombirhi, hikwana, mimfungho ya mintshaho, mfungho wa xivutiso, xihlamalo, hiko</li> </ul> <p><b>Ku tirha hi marito na swivulwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sungula ku tirhisa mahlanganisi ku komba ku hlawula, (xik. kumbe ...).</li> <li>• U sungula ku tekela enhlokweni na ku tirhisa marito yo rungula</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tihela a rungula ndzandzelelano wa kahle hi ku tirhisa mahlanganisi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U nyika nhlamulo ya yena n'wini hi xitori</li> <li>• U endla nkomiso wa xitori hi ku pfuniwa</li> <li>• U kombisa leswaku i xiphemu xihi xa xitori xi nga n'wangulano</li> </ul> <p><b>U hlaya dayari kumbe leswi nghenisiweke eka dayari</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: u ri karhi u bvumba hi nhlokomhaka na swifaniso</li> <li>• U tirhisa maqhinga ya ku hlaya, xik. Ku bvumba, ku langutisa swifaniso kahle, ku tirhisa vuthala bya mbangu</li> <li>• U kombisa na ku kana munhu loyi a tsalaka dayari</li> <li>• U humelerisa matitwelo lawa ya tlhonthliweke hi xitshuriwa</li> </ul> <p><b>U titoloveta ku hlaya</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlayela ehenhla u tirhisa mavulelo lamanene ni swikoweto</li> </ul> <p>U ehleketa hi switshuriwa leswi hlayiweke hi nkarhi wa ku hlaya a ri yexe/na ku hlaya hi vambirhi</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa ririmi lerinene, mapeletelo na mahikahatelo</li> <li>• U tirhisa dikixinari ku kamba mapeletelo na tinhlamuselo ta marito</li> </ul> <p><b>U rhekhoda/tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ta marito ku komba nhlamuselo na sw. na sw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U ndlandlamuxa matirhiselo ya marito ya xivulavuri</li> <li>• U tirhisa mimfungho ya mintshaho eka marito ya xivulavuri</li> <li>• U tirhisa hefemulo ku hambanisa maviti eka nongonoko</li> <li>• U tirhisa xirhatana ku komba vun'wini</li> </ul> <p><b>Ntivorarito eka mbangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marito lawa ya humaka eka switshuriwa swa ku hlaya swin'we kumbe xitshuriwa lexi hlayiweke hi un'weun'we</li> </ul>
--	---	---	--	--

		• U yelanisa na vutomi bya yena n'wini		
<b>NTIRHO WA MAFUNDZA WA 8: PAPILA RA 3</b>				
<b>KU TSALA [NTSENGO 30 wa timaraka]</b>				
<ul style="list-style-type: none"> <li>• Xitshuriwa xa switsalwambiko (10 wa timaraka) NA</li> <li>• Xitshuriwa xa switsalwana: Xitsalwana xa ndzungulo /xa nhlamuselo (20 wa timaraka) 3 wa tindzimana</li> </ul>				
<b>GIREDI YA 4 KOTARA YA 4</b>				
<b>VUSWIKOTI</b>	<b>KU YINGISELA NA KU VULAVULA (SWANOMO)</b>	<b>KU HLAYA NA KU LANGUTISA</b>	<b>KU TSALA NA KU ANDLALA</b>	<b>SWIAKI NA MILAWU YA MATIRHISELO YA RIRIMI</b>
<b>VHIKI RA 7 – 8</b>	<p><b>U teka xiave eka mbulavurisano hi nhlokomhaka leyi tolovelekeke</b> Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U vutisa swivutiso leswi kongomeke a tlhela a hlamula swivutiso</li> <li>• U yisa emahlweni mbulavurisano</li> <li>• U kombisa mavonelo</li> <li>• U xixima mianakanyo ya van'wana</li> </ul> <p><b>U yingisela eka mbulavulo wo koma kumbe switiviso, xik.</b> Eka xiyanimoya, Thelevhixini kumbe leswi hlayiweke Xitshuriwa xo huma eka buku ya</p>	<p><b>U hlaya xitshuriwa xa mahungu</b> Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: u ri karhi u bvumba hi nhlokomhaka na swifaniso</li> <li>• U tirhisa maqhinga ya ku hlaya, xik. U bvumba, u tirhisa mimpfumawulo ya ririmi na vuthala bya mbangu, u hlaya hi ku hatlisa hi xikongomelo xo kuma mongo eka mahungu yo karhi</li> <li>• U hlamula no sungula ku vutisa swivutiso swa ku tika, xik. Hikokwalaho ka yini...? U ehleketa njhani...?</li> <li>• U hlamusela na ku kanela swo voniwa</li> <li>• U endla nkomiso wa xitshuriwa lowu</li> </ul>	<p><b>U tsala ndzimana hi ku tirhisa rimba</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa vundzeni lebyi faneleke</li> <li>• U tirhisa ntivomarito wo hambanahambana ku katsa na masivi na mahlanganisi na swivulwahava</li> <li>• U tirhisa ntivoririmi leri faneleke, mapeletelo an mahikahatelo</li> <li>• U tirhisa dikixinari ku kamba mapeletelo na tinhlamuselo ta marito</li> </ul> <p><b>U khavisa na ku humesa xitshuriwa xo voniwa, xik.</b> Phositara kumbe xitiviso kumbe phamufulete</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa xivumbeko lexinene</li> <li>• U hlawula mahungu lawa ya faneleke</li> </ul>	<p><b>Mpeletelo</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U peleta marito ya ntolovelo hi mfanelo hi ku tirhisa dikixinari ya yena n'wini</li> <li>• U tirhisa vutivi bya nongonoko wa maletere ya alifabete na maletere yo sungula ku kuma marito eka dikixinari</li> </ul> <p><b>Ku tirha hi marito na swivulwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U sungula ku lemuka no tirhisa marito ya muvulavuri</li> <li>• U tirhisa maengeteri ya ndhawu, xik. Enambyeni, eDurban</li> <li>• U tirhisa maengeteri ya maendlelo kumbe mukhuva, xik. Ngopfu, swinene</li> </ul>

	<p>mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U hlamusela hungunkulu</li> <li>• U hlamusela no kana la mahungu</li> </ul> <p><b>U titoloveta Ku yingisela na Ku vulavula</b> (Hlawula xin'we ku titoloveta masiku hinkwawo)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U endla swinsin'wana swo olova leswi nga na mimpfumawulo leyi yelanaka na xitlhokovetselo kumbe swinsin'wana</li> <li>• U tlanga ntlangu wo olova wa ririmi</li> <li>• U nyika no landzelela swileriso/ swiletelo swa matlhelo</li> <li>• U rungula timhaka ta yena n'wini</li> <li>• U tlhela a rungula switori leswi a swi tweke kumbe swi hlayeke</li> </ul>	<p>nga na rimba, xik. u ngenisa marito lawa ya kayivelaka eka nkomiso lowu tsariweke</p> <p><b>U endla ngingiriko wo kambela ntwisiso hi xitshuriwa (swanomo kumbe swo tsala) U hlaya xitshuriwa xo voniwa</b>, xik. Phositara kumbe xitvivo kumbe phamufulete Xitshuriwa xo huma eka buku ya mudyondzi kumbe Fayili ya Switirhisiwa swa Mudyondzisi (FSM)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ku tilulamisela ku hlaya: u kana swifaniso</li> <li>• U kana leswi xitshuriwa xi vulavulaka hi swona</li> <li>• U kombisa mahungu yo karhi</li> <li>• U hlamusela hungu</li> </ul> <p><b>U kana xikongomelo na vahlayi eka xitshuriwa</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U kana ririmi rin'wana leri tirhisiwaka</li> <li>• U kombisa no kana swihlawulekisi swo khavisa tanihi muhlovo na tisayizi to hambanahambana kumbe matsalelo yo karhi (fonto)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa xivumbeko xo karhi ku khavisa ku fana na muhlovo na tisayizi to hambana kumbe matsalelo yo karhi (fonto)</li> <li>• U tirhisa vuandlalo lebyi faneleke</li> </ul> <p><b>U rhekhoda/tsala marito na tinhlamuselo ta wona eka dikixinari ya yena n'wini</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• U tirhisa swidirowiwa kumbe swivulwa hi ku tirhisa marito kumbe tinhlamuselo ta marito ku komba nhlamuselo na sw. na sw.</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• U ndlandlamuxa eka ku twisisa na ku tirhisa nkarhi wa sweswi</li> </ul> <p><b>Ntivomarito eka mbangu</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Marito lawa ya humaka eka switshuriwa swa ku hlaya swin'we kumbe xitshuriwa lexi hlayiweke hi un'weun'we</li> <li>• U tirhisa mavitinkatsano, xik. xihahampfhuka</li> <li>• U engetela swirhangi na swilandzi eka rito</li> </ul>
<b>GIREDI YA 4 KOTARA YA 4</b>				

**MAPAPILA YA XIKAMBELO XA KU HELA KA LEMBE**

**NTIRHO WA MAFUNDZA WA 9**

**PAPILA RA 1**

**SWANOMO: [NTSENGO 20 wa timaraka]**

- Mbulavulo wa xijumana KUMBE xikambelantwisiso xo yingisela
- Lowu nga endliwa eka kotara yoleyo

Ntirho wa 9 (Papila ra 1) swanomo swi vumbiwa hi kotara ya 4 ya timaraka ta swanomo ntsena

**NTIRHO WA MAFUNDZA WA 10**

**PAPILA RA 2**

**KU ANGULA EKA SWITSHURIWA: [NTSENGO 40 wa timaraka]**

**Tiawara ti 2**

Xivutiso xa 1

- Xikambelantwisiso xa xitshuriwa xa matsalwa/ xo ka xi nga ri xa matsalwa (15 wa timaraka)

Xivutiso xa 2

- Xikambelantwisiso xa Tsalwa ro voniwa (10 wa timaraka)

Xivutiso xa 3

- Ku tsala nkomiso (5 wa timaraka)

Xivutiso xa 4

- Swiaki na Milawu ya Matirhiselo ya Ririmi eka Mbangu (10 wa timaraka)

Tafula ro komba minkarhi eka masiku ya ku tsala xikambelo